

Solomone o Dira Dilo ka Botlhale

1 DIKGOSI 3:16-28

BALA 1 DIKGOSI 3:16-28. Leba setshwantsho. Ke dilo dife tse di tlhaelang? Printa tsebe eno. Kwala dikarabo tsa gago mo meleng e e ka fa tlase. Feleletsa setshwantsho ka go tshwaraganya dikhutlo o bo o se tsenye mebala.

1

2

TSE GO KA TLOTLIWANG KA TSONE: Kgosi Solomone o thusitswe ke eng gore a dire tshwetso e e botlhale? **SE SE KA THUSANG:** Bala 1 Dikgosi 3:5-9, 12.

Fa o tshwanelwa ke go dira tshwetso e e thata, o ka thusiwa ke eng gore o nne botlhale jaaka Solomone? **SE SE KA THUSANG:** Bala Jakobe 1:5; 1 Johane 3:22.

TSE DI KA DIRWANG KE LELAPA: Mongwe mo lelapeng a ka tshameka karolo ya mongwe wa batho ba go buiwang ka bone mo go 1 Dikgosi 3:16-28 a sa bue sepe. Ba bangwe ba ka fopholetsa gore motho yo a mo etsang ke mang.

DIKARABO: 1. Lesea. 2. Tshaka.

Solomone o Dira Dilo ka Botlhale

1 DIKGOSI 3:16-28

